



Crna Gora
Ministarstvo prosvjete



STANDARD ZANIMANJA

TEHNIČAR/ TEHNIČARKA ZA HIDRO- PELOIDO TERAPIJSKE PROCEDURE

SADRŽAJ

1.	OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....	2
2.	TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA	3
3.	KLJUČNI POSLOVI.....	4
3.1.	GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA	4
3.2.	GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA	6
3.3.	GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI.....	8
3.4.	GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI	14
3.5.	GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....	15
3.6.	GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA.....	15
3.7.	GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA	15
3.8.	GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA	16
3.9.	GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE	17
3.10.	GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA	18
3.11.	GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE	20
4.	OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....	22
5.	REFERENTNI PODACI.....	23

Napomena:

Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

1. OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU

NAZIV ZANIMANJA: TEHNIČAR/ TEHNIČARKA ZA HIDRO-PELOIDO TERAPIJSKE PROCEDURE

NIVO: IV1

OPIS ZANIMANJA:

Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure vrši pripremu i pregled kože tijela pacijenta za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura. Sprovodi hidroterapijske kupke (Haufeovu, kontrastnu, bisernu, slanu i aroma kupku, CO₂ kupku i četvoročelijske kupke), hidroterapijske tuševe (podvodnu tuš masažu, Šarkoov tuš i Škotski tuš) i peloidoterapijske procedure (peloido aplikacije i peloido kupke) u cilju unapređenja stanja pacijenata sa oboljenjima i povredama mišićno-koštanog sistema i/ili neurološkim oboljenjima. Obavlja završne poslove dezinfekcije radnog prostora, opreme i pribora za rad.

KOMPETENCIJE

Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Analizira i planira aktivnosti za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Organizuje sopstveni rad za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Priprema resurse i radno mjesto za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Priprema resurse za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Vrši ličnu pripremu za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Priprema pacijenta za hidro-peloido terapijske procedure
- Vrši pregled i analizu kože tijela pacijenta
- Sprovodi hidroterapijske kupke
- Sprovodi hidroterapijske tuševe
- Sprovodi peloidoterapijske procedure
- Obavlja završne poslove nakon izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura
- Vrši nabavku opreme, sredstava, pribora i materijala za rad
- Vodi medicinsku dokumentaciju u odgovarajućoj formi
- Sprovodi postupke za kontrolu kvaliteta rada
- Vrši osnovno održavanje opreme i pribora za rad
- Obavlja komunikaciju sa saradnicima i poslovnim partnerima
- Obavlja komunikaciju sa pacijentima
- Sprovodi postupke i mjere za zaštitu na radu
- Sprovodi postupke i mjere za zaštitu zdravlja i okoline

2. TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA

Grupe poslova	Ključni poslovi
Analiza, planiranje i organizacija rada	<ul style="list-style-type: none"> - Analiziranje i planiranje aktivnosti za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura - Organizacija sopstvenog rada za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
Priprema posla i radnog mjesta	<ul style="list-style-type: none"> - Pripremanje resursa i radnog mjesa za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura - Lična priprema za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
Operativni poslovi	<ul style="list-style-type: none"> - Priprema pacijenta za hidro-peloido terapijske procedure - Pregled i analiza kože tijela pacijenta - Sprovodenje hidroterapijskih kupki - Sprovodenje hidroterapijskih tuševa - Sprovodenje peloidoterapijskih procedura - Završni poslovi nakon izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura
Komercijalni poslovi	<ul style="list-style-type: none"> - Nabavka opreme, sredstava, pribora i materijala za rad
Administrativni poslovi	<ul style="list-style-type: none"> - Vođenje medicinske dokumentacije
Poslovi rukovođenja	<ul style="list-style-type: none"> - Nema poslova rukovođenja
Nadzor rada	<ul style="list-style-type: none"> - Nema poslova nadzora rada
Obezbeđivanje kvaliteta	<ul style="list-style-type: none"> - Sprovodenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada
Održavanje i popravke	<ul style="list-style-type: none"> - Osnovno održavanje opreme i pribora za rad
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> - Obavljanje komunikacije sa saradnicima i poslovnim partnerima - Obavljanje komunikacije sa pacijentima
Očuvanje zdravlja i okoline	<ul style="list-style-type: none"> - Sprovodenje postupaka i mjera za zaštitu na radu - Sprovodenje postupaka i mjera za zaštitu zdravlja i okoline

3. KLJUČNI POSLOVI

3.1. GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA

3.1.1. Ključni posao: Analiziranje i planiranje aktivnosti za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Pregleda dnevni raspored zakazanih hidro-peloido terapijskih procedura u cilju njihove realizacije
- Preuzima spisak zakazanih pacijenata u cilju upoznavanja sa rasporedom zakazanih terapija
- Analizira raspoložive **resurse**, za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Resursi: osoblje, kabine, kade za Haufove kupke, biserne kupke, četvoroćelijske kupke, CO₂ kupke i kontrastne kupke, kade za podvodnu tuš masažu, pribor i materijali i dr.

- Planira sopstveni rad, u skladu sa rasporedom zakazanih hidro-peloido terapijskih procedura
- Analizira mogućnost nadoknade terapija u slučaju propuštenih terapijskih procedura obavještavajući pacijenta o novom terminu
- Analizira mogućnost zakazivanja novih termina, na osnovu trenutnih zahtjeva pacijenata, u skladu sa zdravstvenim stanjem, procjenom raspoloživih resursa a u skladu sa propisanom terapijom od strane fizioterapeuta i/ili ljekara

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Organizacija rada za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Resursi za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije

3.1.2. Ključni posao: Organizacija sopstvenog rada za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Procjenjuje vrijeme trajanja zakazanih hidro-peloido terapijskih procedura na osnovu terapijskog kartona propisanog od strane ljekara
- Planira aktivnosti za izvođenje zakazanih hidro-peloido terapijskih procedura, u cilju uspješne organizacije sopstvenog rada
- Organizuje raspored korišćenja **resursa** potrebnih za realizaciju hidro-peloido terapijskih procedura

Resursi: osoblje, kabine, kade za Haufeove kupke, biserne kupke, četvoroćelijske kupke, CO₂ kupke i kontrastne kupke, kade za podvodnu tuš masažu, pribor i materijali i dr.

- Vrši racionalnu i ekonomičnu organizaciju posla i radnih sastanaka sa osobljem u cilju efikasnijeg poslovanja i upoznavanja sa eventualnim **promjenama u rasporedu**

Promjene u rasporedu: prelazak na drugo odjeljenje, preuzimanje pacijenta od terapeuta koji je odsutan i dr.

- Organizuje sprovođenje mjera dezinfekcije osoblja i radnih površina prije i nakon izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Organizacija rada za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Resursi za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Mjere dezinfekcije

3.2. GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA

3.2.1. Ključni posao: Pripremanje resursa i radnog mjesta za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Provjetrava radne prostorije u cilju stvaranja odgovarajućih mikroklimatskih uslova
- Sprovodi ličnu higijenu i dezinfekciju i dezinfekciju radnih površina prije i nakon izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura pomoću **sredstava za higijenu i dezinfekciju**

Sredstva za higijenu i dezinfekciju: etil-alkohol 70%, monorapid, asepsol i dr.

- Vrši **pripremu** odgovarajuće **opreme, pribora i materijala** za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Priprema: sprovođenje antilegionela protokola u hidroterapiji, čišćenje pribora i opreme, dezinfekcija i pranje kada, punjenje kade vodom odgovarajuće temperature, podešavanje temperature vode u tuš kabini, postavljanje mušeme, najlona, peškira, čebeta, jastuka, i dr.

Oprema: kade za Haufeove kupke, biserne kupke, četvoročelijske kupke, CO₂ kupke i kontrasne kupke, kade za podvodnu tuš masažu i dr.

Pribor i materijali: peloid, parafin, higijenske rukavice, gaze, mušeme, najlon, čebad, špatle, gumene rukavice, higijenski ubrusi, zaštitne maske, bademantil, papuče, higijenski veš za jednokratnu upotrebu, dezinfekciona sredstva, tečni sapun, pribor za čišćenje i dr.

- Vrši **pripremu radnih površina** za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura, u cilju obezbjedivanja higijenskih uslova rada

Priprema radnih površina: postavljanje čaršava, navlake, mušeme na krevetu za terapijske procedure, ubrusa ispod glave i dr.

- Prilagođava adekvatnu temperaturu radne prostorije, u cilju obezbjedivanja odgovarajućih uslova rada
- Prilagođava adekvatno osvjetljenje, u skladu sa potrebama hidro-peloido terapijskih procedura
- Vrši odabir odgovarajuće muzike i mirisnih sredstava u cilju postizanja prijatne, opuštajuće i komforne atmosfere za rad
- Vrši prebacivanje pacijenta u rezervne terapijske jedinice u slučaju kvara i/ili nestanka struje ili vode

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Mjere dezinfekcije
- Priprema opreme, pribora i materijala za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Priprema radnih površina za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Organizacija rada za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

3.2.2. Ključni posao: Lična priprema za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Nosi propisanu radnu uniformu, u skladu sa kodeksom oblačenja u struci i vrste ustanove u kojoj radi
- Usklađuje **estetski i higijenski izgled**, u skladu sa profesionalnim likom fizioterapeutskog tehničara
Estetski i higijenski izgled: uredna kosa, nokti i brada, čista odjeća, odlaganje nakita sa tijela i mobilnog telefona i dr.
- Vrši pranje i dezinfekciju ruku prije i nakon izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura
- Stavlja zaštitne rukavice, prije sprovođenja hidro-peloido terapijskih procedura

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Profesionalni izgled i oblačenje fizioterapeutskog tehničara
- Mjere dezinfekcije

3.3. GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI

3.3.1. Ključni posao: Priprema pacijenta za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Prima ljubazno pacijenta uz maksimalnu pažnju i očuvanje njegovog integriteta postičući uzajamno povjerenje
- Pomaže pacijentu u odlaganju torbe i garderobe, u cilju obezbjeđivanja komfora
- Uzima i evidentira potrebne **podatke** o pacijentu u odgovarajućoj formi u cilju vođenja **medicinske dokumentacije** i praćenja zdravstvenog stanja

Podaci: lični podaci o pacijentu, izvještaji ljekara specijaliste, izvještaj o obavljenim procedurama i dr.

Medicinska dokumentacija: terapijski karton, fizioterapijski karton i dr.

- Vrši uvid u terapijski karton pacijenta u cilju upoznavanja sa vrstom terapijske procedure, dužinom trajanja i temperaturom vode, propisanom od strane ljekara
- Pomaže pacijentu kod svlačenja, oblačenja i transfera u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i ciljeva rehabilitacije
- Upućuje pacijenta u odgovarajuću kabinu za primjenu hidro-peloido terapijskih procedura, u skladu sa redoslijedom zakazanih terapijskih procedura

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Poslovna komunikacija
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije u poslovanju
- Vođenje medicinske dokumentacije
- Kabine za hidro-peloido terapijske procedure
- Principi transfera pacijenata
- Poznavanje stranog jezika
- Vođenje medicinske dokumentacije

3.3.2. Ključni posao: Pregled i analiza kože tijela pacijenta

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Uzima podatke od pacijenta u cilju upoznavanja stanja kože tijela
- Vrši vizuelni pregled kože tijela u cilju utvrđivanja mogućnosti izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura
- Upućuje pacijenta na lječarski pregled u slučaju prepoznavanja **promjena na koži tijela**

Promjene na koži tijela: virusne bradavice, infekcije kože, akne i dr.

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Tipovi i stanja kože tijela
- Eflorescence na koži
- Infekcije kože
- Promjene u izgledu mladeža
- Poznavanje stranog jezika
- Poslovna komunikacija

3.3.3. Ključni posao: Sprovodenje hidroterapijskih kupki

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Vrši pripremu kade i temperature vode za sprovodenje **hidroterapijskih kupki** u cilju unapređenja stanja pacijenata sa oboljenjima i povredama mišićno-koštanog sistema i/ili neurološkim oboljenjima

Hidroterapijske kupke: Haufewe kupke, kontrastne kupke, CO₂ kupke, četvoroćelijske kupke, biserne kupke, slene kupke i aroma kupke
- Pomaže pacijentu pri transferu i zauzimanju odgovarajućih položaja za izvođenje hidroterapijskih kupki, u skladu sa zdravstvenim stanjem pacijenta, kontrolišući opšte stanje i reakcije pacijenta prije i u toku tretmana
- Kontroliše odgovarajuće **parametre vode** i trajanje procedure u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i propisa fizioterapeuta i/ili ljekara

Parametri vode: pritisak i temperatuta vode

- Sprovodi Haufewe kupku postepeno povećavajući temperaturu vode od 35°C do 42°C, u trajanju od 20 do 30 minuta
- Sprovodi **procedure** kontrastne kupke u trajanju od 25 do 30 minuta

Procedure: postavljanje pacijenta u sjedeći položaj, podešavanje temperature tople vode od 39°C do 42°C u trajanju od 3 do 4 minuta, podešavanje hladne vode od 15°C do 20°C u trajanju od 30-60 sekundi, naizmjenična primjena tople i hladne vode u serijama od 5 do 6 ponavljanja i dr.

- Sprovodi **procedure** CO₂ kupke poštujući pravilo zasićenosti vode ugljen-dioskidom

Procedure: postavljanje peškira na rešetku kade, pomoći pacijentu pri ulasku u kadu, postavljanje u poluležeći položaj, zatvaranje poklopca tako da je glava vani a trup je zatvoren, postavljanje peškira oko vrata, uključivanje kade, podešavanje temperature do 30°C i uključivanje dugmeta za CO₂, izvođenje procedure u trajanju od 15 minuta, gašenje dugmeta pri dostizanju temperature od 30°C, ostavljanje pacijenta u kadu u trajanju od 5 do 10 minuta i dr.
- Sprovodi četvoroćelijske kupke podešavajući jačinu galvanske struje prema subjektivnom osjećaju pacijenta
- Sprovodi **procedure** biserne kupke, slene kupke i aroma kupke podešavajući odgovarajuće parametre vode

Procedura: postavljanje jastučića ispod glave i nastavka ispod nogu (po potrebi), uključivanje ventila za protok vazduha, sprovođenje mikromasaže sa mjehurićima vazduha, održavanje odgovarajuće temperature vode, praćenje subjektivnog osjećaja pacijenta i dr.
- Primjenjuje hidroterapijske procedure vodeći računa o indikacijama i kontraindikacijama za njihovu primjenu

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Oboljenja i povrede mišićno koštanog sistema i neuroloških oboljenja kod djece i odraslih
- Haufewe kupke (priprema i sprovodenje)
- Kontrastne kupke (priprema i sprovodenje)
- Biserne kupke, slene kupke i aroma kupke (priprema i sprovodenje)
- CO₂ kupke (priprema i sprovodenje)
- Četvoroćelijske kupke (priprema i sprovodenje)

3.3.4. Ključni posao: Sprovođenje hidroterapijskih tuševa

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Vrši pripremu kade i temperature vode za sprovođenje hidroterapijskih tuševa

Hidroterapijski tuševi: podvodna tuš masaža, Šarkoov i Škotski tuš

- Pomaže pacijentu pri transferu i zauzimanju odgovarajućih položaja za izvođenje Šarkovog i Škotskog tuša, u skladu sa zdravstvenim stanjem pacijenta, kontrolujući opšte stanje i reakcije pacijenta prije i u toku tretmana
- Kontroliše odgovarajuće **parametre vode** i trajanje procedure, u zavisnosti od zdravstvenog stanja i subjektivnog osjećaja pacijenta i propisa fizioterapeuta i/ili ljekara

Parametri vode: pritisak i temperatura vode

- Sprovodi Šarkoov tuš poštujući **procedure**, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i propisa fizioterapeuta i/ili ljekara

Procedure: podešavanje mlaza vode od 1 do 3 bara, podešavanje temperature od 30 °C do 32°C, postepeno smanjivanje temperature vode do 20°C, tuširanje zadnje strane tijela, pa bočne strane tijela i na kraju prednje strane tijela sa udaljenošću tuša od 3 m i trajanju procedure od 5 minuta

- Sprovodi Škotski tuš poštujući **procedure**, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i propisa fizioterapeuta i/ili ljekara

Procedure: podešavanje mlaza tople vode temperature od 38°C do 40°C u trajanju od 20 do 30 sekundi, podešavanje mlaza hladne vode temperature 20°C u trajanju od 15 do 20 sekundi, sprovođenje osam seansi naizmeničnom promjenom temperature mlaza vode u jednom tretmanu

- Pomaže pacijentu pri transferu i zauzimanju odgovarajućih položaja za izvođenje opšte ili lokalne podvodne tuš masaže
- Sprovodi **procedure** opšte i lokalne podvodne tuš masaže podešavajući odgovarajuće paramete vode i trajanje procedure u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i propisa fizioterapeuta i/ili ljekara

Procedure: provjeravanje temperature vode uz poštovanje subjektivnog osjećaja pacijenta, izvođenje podvodne spiralne ili kružne tuš masaže u skladu sa propisanim parametrima i jačinom izlaznog pritiska, pomoći pacijentu pri izlasku iz kade, pomoći prilikom oblačenja i priprema kade za sljedećeg pacijenta

- Primjenjuje hidroterapijske procedure vodeći računa o indikacijama i kontraindikacijama za njihovu primjenu

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Oboljenja i povrede mišićno koštanog sistema i neuroloških oboljenja kod djece i odraslih
- Šarkoov tuš (priprema i sprovođenje)
- Škotski tuš (priprema i sprovođenje)
- Opšta i lokalna podvodna tuš masaža (priprema i sprovođenje)

3.3.5. Ključni posao: Sprovođenje peloidoterapijskih procedura

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Vrši pripremu kabine i kade za izvođenje peloidoterapijskih procedura

Priprema kabine: postavljanje mušeme, najlona, jastuka i čebeta

Peloidoterapijske procedure: peloidne aplikacije i peloidne kupke

- Kontroliše odgovarajuću temperaturu vode i peloida i trajanje procedure, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i propisa fizioterapeuta i/ili ljekara
- Priprema peloid temperature vode od 42 do 44°C za aplikaciju razmazujući ga lopaticom po najlonu, vodeći računa o postavljanju peloida, u skladu sa naznačenim mjestima u terapijskom kartonu
- Informiše pacijenta da ga pozove da prekine aplikaciju u slučajevima gušenja ili bola na mjestu aplikacije
- Sprovodi **procedure** peloidne aplikacije podešavajući odgovarajuće parametre peloida i trajanje procedure, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i **propisa** fizioterapeuta i/ili ljekara

Procedure: postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obmotavanje najlonom i mušemom sa peloidom, pokrivanje čebetom (vodeći računa da grudni koš bude otvoren), fiksiranje mušeme, najlona i čebeta, praćenje subjektivnog osjećaja pacijenta u vezi sa temperaturom peloida, uklanjanje najlona, mušeme i čebeta po završetku procedure, pomoći pri ustajanju, pomoći pri tuširaju i izlasku iz tuš kabine, pomoći pri oblačenju i dr.

Propisi: mjesto aplikacije peloida, dužina trajanja, temperatura peloida i broj izvođenja peloidnih aplikacija sedmično

- Sprovodi **procedure peloidne kupke** podešavajući odgovarajuće parametre vode i trajanje procedure, u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta i propisa fizioterapeuta i/ili ljekara

Procedure: punjenje kade vodom, dodavanje peloida (u odnosu 3:1 ili 1:3) temperature do 39°C, pomoći pacijentu pri ulasku u kadu, postavljanje u odgovarajući položaj zavisno od vrste kupke (opšte ili polukupke), postavljanje jastuka iza glave, sprovođenje procedure 15 minuta, pomoći pri ustajanju iz kade, pomoći pri tuširaju, brisanju tijela i oblačenju

Peloidne kupke: opšte, polukupke i lokalne

- Primjenjuje peloidoterapijske procedure vodeći računa o indikacijama i kontraindikacijama za njihovu primjenu, opštem stanju i reakcijama pacijenta prije i u toku tretmana

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Oboljenja i povrede mišićno koštanog sistema, neuroloških oboljenja kod djece i odraslih
- Peloidne aplikacije (priprema i sprovođenje)
- Peloidne kupke (priprema i sprovođenje)

3.3.6. Ključni posao: Završni poslovi nakon izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Sprovodi **postupak zbrinjavanja pacijenta** nakon izvršenih hidro-peloido terapijskih procedura, u skladu sa protokolom rada
Postupak zbrinjavanja pacijenta: uklanjanje higijenskih ubrusa, vraćanje nakita, dodavanje garderobe i dr.
- Odlaže upotrebljeni pribor i materijal za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura, primjenjujući mjere dezinfekcije, u skladu sa procedurom ustanove u kojoj radi
- Vrši sakupljanje i odlaganje otpada na odgovarajući način, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine
- Pere kabinu za tuširanje, lopaticu za aplikaciju stepenica, poda oko stola i radni prostor

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Poslovna komunikacija
- Mjere dezinfekcije
- Mjere za zaštitu na radu, zaštitu okoline i očuvanje zdravlja

3.4. GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI

3.4.1. Ključni posao: Nabavka opreme, sredstava, pribora i materijala za rad

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Izrađuje specifikaciju potrebne **opreme, pribora i materijala** za izvođenje hidro-peloido terapijskih masaža

Oprema: kabine, kade za Haufeove kupke, biserne kupke, četvoroćeljske kupke, CO₂ kupke i kontrastne kupke, kade za podvodnu tuš masažu i dr.

Pribor i materijali: peloid, parafin, higijenske rukavice, gaze, mušeme, najloni, peškiri, čaršavi, čebad, špatle, gumene rukavice, higijenski ubrusi, zaštitne maske, bademantil, papuče, higijenski veš za jednokratnu upotrebu, dezinfekciona sredstva, tečni sapun, pribor za čišćenje i dr.

- Izrađuje specifikaciju potrebnih **sredstava za higijenu i dezinfekciju** za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura

Sredstva za higijenu i dezinfekciju: tečni sapun, etil-alkohol 70%, monorapid, asepsol i dr.

- Prikuplja ponude od dobavljača za nabavku potrebne opreme, pribora i materijala, sredstava za higijenu i dezinfekciju po nalogu poslodavca
- Vrši vizuelnu provjeru ispravnosti primljene opreme, pribora i materijala
- Raspoređuje primljenu opremu, pribor i materijal na odgovarajuće mjesto

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Izrada sprecifikacije potrebne opreme, pribora i materijala za rad
- Provjera ispravnosti opreme, pribora i materijala za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Praćenje inovacija ponuda na tržištu

3.5. GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI

3.5.1. Ključni posao: Vođenje medicinske dokumentacije

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla
<p>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vodi evidenciju o zakazanim terminima pacijenata, u pisanoj ili elektronskoj formi- Vodi evidenciju o posjetama pacijenata, pruženim uslugama, u pisanoj ili elektronskoj formi- Vodi terapijski karton u cilju evidencije obavljenih procedura i praćenja zdravstvenog stanja pacijenta- Vodi fizioterapijski karton u cilju evidencije obavljenih procedura i praćenja zdravstvenog stanja pacijenta- Vodi evidenciju o zaduženim i utrošenim sredstvima, priboru i materijalima u odgovarajućoj formi- Vodi evidenciju o servisiranju i održavanju opreme u odgovarajućoj formi
Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla
<ul style="list-style-type: none">- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije- Vođenje medicinske dokumentacije

3.6. GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA

- Ključni posao: Nema poslova rukovođenja

3.7. GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA

- Ključni posao: Nema poslova rukovođenja

3.8. GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA

3.8.1. Ključni posao: Sprovođenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Izvršava poslove i radne zadatke, u skladu sa važećim pravilima i propisima iz oblasti fizioterapije
- Korisiti pravilno opremu, pribor, materijale i dezinfekciona sredstva, u skladu sa preporukama i uputstvima proizvođača
- Kontroliše kvalitet izvedenih hidro-peloido terapijskih procedura
- Informiše se o inovacijama na tržištu, u cilju unapređenja kvaliteta rada

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Normativi u fizioterapeutskoj djelatnosti
- Standardi, pravila i propisi u fizioterapeutskoj djelatnosti
- Trendovi iz oblasti fizioterapije

3.9. GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE

3.9.1. Ključni posao: Osnovno održavanje opreme i pribora za rad

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Pravilno koristi opremu i pribor za rad
- Vrši redovno čišćenje opreme i pribora za rad, prije i nakon korišćenja, u skladu sa uputstvom proizvođača
- Vrši kontrolu ispravnosti pribora za rad i opreme za rad, u skladu sa uputstvima proizvođača
- Vrši prijavu kvara opreme i pribora za izvođenje hidro-peloido terapijskih procedura
- Vrši pripremu i slanje opreme i pribora za servisiranja, u skladu sa uputstvima proizvođača

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Kontrola ispravnosti opreme i pribora za rad
- Način odlaganja opreme i pribora za rad
- Način korišćenja opreme i pribora za rad

3.10. GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA

3.10.1. Ključni posao: Obavljanje komunikacije sa saradnicima i poslovnim partnerima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure

- Uspostavlja komunikaciju sa saradnicima, u cilju obezbjeđivanja potrebnih resursa za obavljanje hidro-peloido terapijskih procedura, koristeći stručnu terminologiju
- Uspostavlja komunikaciju sa saradnicima, u cilju planiranja rasporeda radnog vremena i korišćenja odmora
- Uspostavlja komunikaciju sa poslovnim partnerima, u cilju prikupljanja detaljnijih informacija o novoj opremi i priboru za rad, koristeći stručnu terminologiju na maternjem ili stranom jeziku
- Obavlja komunikaciju sa saradnicima i poslovnim partnerima telefonom, u pisanoj formi, elektronskom poštom ili lično, koristeći pravila poslovne komunikacije

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Poslovna komunikacija
- Primjena stručne terminologije
- Pravila individualnog i timskog rada
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije
- Poznavanje stranog jezika

3.10.2. Ključni posao: Obavljanje komunikacije sa pacijentima

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure

- Prima zahtjeve od pacijenata u cilju dogovora o pružanju usluga
- Obavještava pacijente o slobodnim terminima za zakazivanje hidro-peloido terapijskih procedura
- Savjetuje pacijente o djelotvornosti hidro-peloido terapijskih procedura, proceduri izvođenja i dužini trajanja
- Daje preporuku pacijentima o daljem toku tretmana
- Obavlja komunikaciju sa pacijentima, koristeći pravila poslovne komunikacije
- Rješava **nepredvidive situacije**, u skladu sa pravilima poslovne komunikacije i procedurom ustanove u kojoj radi

Nepredvidive situacije: otkazivanje termina, žalbe i dr.

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Poslovna komunikacija
- Primjena stručne terminologije
- Pravila individualnog i timskog rada
- Upotreba informaciono-komunikacione tehnologije
- Poznavanje stranog jezika

3.11. GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE

3.11.1. Ključni posao: Sprovođenje postupaka i mjera za zaštitu na radu

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Pravilno koristi opremu i pribor za rad, prema utvrđenoj proceduri i uputstvima proizvođača
- Primjenjuje higijensko-tehničke mjere zaštite prilikom izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura
- Koristi zaštitna sredstva i opremu prilikom rada, u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača
- Pruža prvu pomoć saradniku i/ili pacijentu u slučaju povrede na radu ili da pacijentu pozli, u skladu sa procedurom

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Mjere higijensko-tehničke zaštite za rad
- Zaštitna sredstva i oprema
- Osnove pružanja prve pomoći

3.11.2. Ključni posao: Sprovodenje postupaka i mjera za zaštitu zdravlja i okoline

Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure:

- Sprovodi preventivne mjere za očuvanje sopstvenog zdravlja, zdravlja svojih saradnika i pacijenata
- Održava radni prostor čistim i urednim prije početka i nakon završenog posla
- Sortira različite vrste otpadnog materijala na odgovarajući način i u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine
- Odlaže otpad na odgovarajući način i u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine

Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Značaj očuvanja životne sredine
- Ekološki standardi za odlaganje otpadnog materijala
- Mjere dezinfekcije
- Procedure reciklažnog postupka i iskorišćenja hemijskog, metalnog, plastičnog, papirnog i drugog otpadnog materijala

4. OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU

Sektor i podsektor prema NOK-u	Sektor: Zdravstvo i socijalna zaštita Podsektor: Zdravstvo
Šifra i naziv zanimanja ili grupe zanimanja prema SKZ/ ISCO-u	3255 Fizioterapeutski tehničari i pomoćnici
Tipično radno okruženje i uslovi rada	Tehničar za hidro-peloido terapijske procedure može da radi u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, wellness i spa centrima, wellness i spa centrima u hotelima, centrima zdravstvenog turizma i dr. Radi u zatvorenom prostoru, u čistoj sredini, najčešće u dvije smjene. Poslove obavlja manuelno, stojeći ili sjedeći u zavisnosti od vrste hidro-peloido terapijske procedure. Prilikom izvođenja hidro-peloido terapijskih procedura zahtijevaju se pokreti i položaji koji mogu dovesti do mišićnog zamora i iscrpljenosti. Zbog predugovog stajanja i neadekvatnog položaja koji zauzima tokom radnog vremena, izložen je mišićno koštanim oboljenjima.
Srodna zanimanja	Tehničar za medicinsko-terapijske masaže, Kozmetički tehničar za masažu i tretmane tijela i Wellness i spa terapeut
Ostale informacije	

5. REFERENTNI PODACI

Naziv dokumenta: Standard zanimanja Tehničar/ Tehničarka za hidro-peloido terapijske procedure

Kod dokumenta: SZ-090141-THPTP

Datum usvajanja dokumenta: 11. februar 2020. godine

Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen: II sjednica Savjeta za kvalifikacije

Radna grupa za izradu dokumenta:

1. Lola Ivanović, specijalista primjenjene fizioterapije, fizioterapeut, Dom zdravlja, Podgorica
2. Branka Dobrović, specijalista App fizioterapije, Glavni terapeut Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Crne Gore
3. Simo Bulajić, fizioterapeutski tehničar, Katharssis Wellness & Health, Budva
4. Anka Bulut, bečelor fizioterapeut, glavni fizioterapeut hidroterapije, Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo
5. Dr Sonja Nejkov, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, načelnik ambulantnog dijela Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Crne Gore
6. Krsto Kovačević, magistar fizikalne terapije, predsjednik komore fizioterapeuta, Komora fizioterapeuta Crne Gore
7. Andrea Vujić, specijalista primjenjene fizioterapije, nastavnik fizioterapeutske grupe predmeta, Stručna medicinska škola, Podgorica

Koordinator:

Jelena Knežević, diplomirani psiholog, samostalni savjetnik I u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, JU Centar za stručno obrazovanje

Ostale informacije:

Lektura: Magdalena Jovanović, samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću, organizaciju događaja i lektorisanje, JU Centar za stručno obrazovanje

Dizajn i tehnička obrada: Danilo Gogić, savjetnik I – administrator, JU Centar za stručno obrazovanje

Ostale informacije:

Dokument je rađen u okviru IPA Projekta „Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“